


5. domaći zadatak


1. Prilikom mjerjenja dužine pantljikom, koso po terenu, dobijena je vrijednost $D_{\text{koso}}=38,11$ m. Visinska razlika između krajnjih tačaka je $\Delta H=1,99$ m. Sračunati horizontalnu dužinu primjenom tačne i primjenom približne formule.

2. Elektromagnetskim daljinomjerom je na terenu izmjerena kosa dužina $D_{\text{koso}}=102,13$ m i zenitno odstojanje $Z = 88^\circ 23' 21''$. Sračunati horizontalnu dužinu.




3. Elektromagnetskim daljinomjerom je na terenu izmjerena kosa dužina $D_{\text{koso}}=97.98$ m i vertikalni ugao $\alpha = 1^\circ 07' 19''$. Sračunati horizontalnu dužinu.


4. Za trogao na slici sračunati preostale elemente ako su dati podaci:
 $\alpha = 58^\circ 28' 19''$, $\beta = 61^\circ 04' 27''$ i $b=81.11$ m.



5. Za troguao na slici sračunati preostale elemente ako su dati podaci:
 $\beta = 77^\circ 14' 12''$, $a=27.21\text{m}$ i $b=72.11\text{m}$.



6. Za troguao na slici sračunati preostale elemente ako su dati podaci:
 $\gamma = 43^\circ 05' 11''$, $a=47.81 \text{ m}$ i $b=53.32 \text{ m}$.



PREDMETNI NASTAVNIK

Doc. dr Radovan Đurović, dipl.inž.geod